

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Nadzornom odboru i akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja (strana 4 do 82) UniCredit Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu "Banka"), koji obuhvataju izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2018. godine, i odgovarajući izvještaj o dobitku ili gubitku i ostalom ukupnom rezultatu, izvještaj o promjenama na kapitalu, i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izvještaje, koje uključuju i pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj UniCredit Bank a.d. Banja Luka na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima za finansijsko izvještavanje.

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naše odgovornosti prema tim standardima su dalje opisane u našem izvještaju u dijelu *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Nezavisni smo od Banke u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu sa IESBA Kodeksom.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našem profesionalnom rasuđivanju, od najveće važnosti za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Ključno revizijsko pitanje	Odgovarajuća revizijska procedura
<i>Očekivani kreditni gubici za kredite i rezervisanja po garancijama</i>	
<p>Potraživanja po kreditima su iznosila 1,010,701 hiljada KM na dan 31. decembra 2018. godine (972,325 hiljada KM na dan 31. Decembra 2017. godine), dok je ukupan iznos rezervisanja Banke iznosio 73,327 hiljada KM na dan 31. decembra 2018. godine (76,563 hiljada KM na dan 31. decembra 2017. godine).</p> <p>Od 1. januara 2018. godine, Banka je usvojila Međunarodni standard finansijskog izvještavanja (MSFI) 9, što je imalo za rezultat priznavanje troškova umanjenja vrijednosti onda kada se gubici očekuju, a ne u trenutku kada nastanu. Uprava je objelodanila informacije o prelaznom efektu MSFI 9 u napomeni 2.5, uključujući uticaj na akcijski kapital i bilans uspjeha Banke na dan 1. januara 2018. godine.</p> <p>Odmjeravanje troškova umanjenja vrijednosti kredita i rezervisanja za garancije smatra se ključnim revizijskim pitanjem, jer je određivanje pretpostavki za očekivane kreditne gubitke subjektivno zbog nivoa rasuđivanja koje primjenjuje Uprava.</p> <p>Najznačajnija rasuđivanja se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pretpostavke koje se koriste u modelima očekivanog kreditnog gubitka za procjenu kreditnog rizika vezanog za izloženost i očekivane buduće novčane tokove klijenta. Pravovremena identifikacija izloženosti sa značajnim povećanjem izloženosti kreditnom riziku i kreditnom obezvrjeđenju. Vrednovanje kolateralata i pretpostavke budućih novčanih tokova na pojedinačno procjenjene izloženosti po kreditima. <p>Rukovodstvo je objelodanilo dodatne informacije o troškovima umanjenja vrijednosti kredita i rezervisanjima za garancije u notama 2, 14, 15, 21 i 34.1 uz finansijske izvještaje.</p>	<p>Na osnovu naše procjene rizika i poznavanja industrije, ispitali smo troškove obezvrjeđenja kredita i rezervisanja za rezervacije, i procijenili primijenjenu metodologiju, kao i korištene pretpostavke, a u skladu sa opisom ključnog revizijskog pitanja.</p> <p>Naše testiranje je obuhvatilo sljedeće elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procjena ključnih kontrola nad pretpostavkama koje se koriste u modelima očekivanog kreditnog gubitka za procjenu kreditnog rizika vezanog za izloženost i očekivane buduće novčane tokove klijenta. Prikupljanje i detaljno testiranje dokaza koji potkrepljuju pretpostavke korištene u modelima očekivanog kreditnog gubitka koji su primjenjeni u alokaciji faza (eng. stage), pretpostavke koje se primjenjuju da bi se dobila dvanaestomjesečna i cjeloživotna vjerovatnoća neispunjavanja obaveza (PD) i metode primjenjene za dobijanje vjerovatnoće gubitaka po osnovu nemogućnosti naplate potraživanja. Procjena ključnih kontrola nad pravovremenom identifikacijom izloženosti sa značajnim povećanjem kreditnog rizika i blagovremenom identifikacijom izloženosti umanjenih vrijednosti kredita. Prikupljanje i detaljno testiranje dokaza o blagovremenoj identifikaciji izloženosti sa značajnim povećanjem kreditnog rizika i blagovremenom identifikacijom izloženosti po osnovu obezvrjeđenja kredita. Prikupljanje i detaljno testiranje dokaza koji podržavaju odgovarajuće određivanje pretpostavki za troškove obezvrjeđenja kredita i rezervisanja za garancije, uključujući vrednovanje kolateralata i pretpostavke budućih novčanih tokova na pojedinačno procjenjene izloženosti umanjene vrijednosti kredita. Procjena ključnih kretanja portfolija visokog rizika iz prethodnog perioda u odnosu na industrijske standarde i istorijske podatke. Procjena adekvatnosti različitih identifikovanih odluka Uprave u poređenju sa određenim makro prognozama primjenjenim u modelima očekivanog kreditnog gubitka. Evaluacija primjenjenih metodologija korišćenjem našeg znanja i iskustva u industriji. Uključili smo naše IT stručnjake i stručnjake za kreditni rizik u oblasti koje su zahtijevale specifičnu ekspertizu. Procjenu tačnosti i potpunosti objelodanivanja u finansijskim izvještajima.

Odgovornost Uprave i Nadzornog odbora za finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima za finansijsko izvještavanje, kao i za one interne kontrole koje Uprava odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

Prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenu sposobnosti Banke da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, ukoliko je potrebno, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako Uprava ili namjerava da likvidira Banku ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim navedene.

Nadzorni odbor odgovoran je za nadzor procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovila Banka.

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške; i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjerenje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Tokom obavljanja revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Takođe:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usljed greške, zato što kriminalna radnja može da uključuje udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaoblazženje internih kontrola.

- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola Banke.

- Vršimo ocjenu primjenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanivanja koje je izvršila Uprava.

- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove od strane Uprave i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Banke da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezanu objelodanivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Banka prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući objelodanivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi sa, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i onima u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Mi takođe dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi sa nezavisnošću i da ćemo komunicirati sa njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utiču na našu nezavisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim mjerama zaštite.

Između pitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ta pitanja u našem izvještaju nezavisnog revizora, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kada odlučimo, u izuzetno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba saopštiti u našem izvještaju nezavisnog revizora jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice saopštenja nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog izvještavanja.

Partner na revizijskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je gospodin Mirko Ilić, Ovlašćeni revizor.

Banja Luka, 14. februar 2019. godine

Mirko Ilić

Partner

Ovlašćeni revizor




u ime:

Deloitte d.o.o. Banja Luka

Braće Mažar i majke Marije 58 i 60, Banja Luka

IZVJEŠTAJ O DOBITKU ILI GUBITKU I OSTALOM UKUPNOM REZULTATU

	Za godinu koja se završava 31. decembra	
	2018. '000 BAM	2017. '000 BAM
Prihodi od kamata i slični prihodi	60.590	61.717
Rashodi od kamata i slični rashodi	(9.047)	(10.995)
Neto prihodi od kamata	51.543	50.722
Prihodi od naknada i provizija	18.617	17.278
Rashodi od naknada i provizija	(2.991)	(2.966)
Neto prihodi od naknada i provizija	15.626	14.312
Prihodi od dividendi i učešća u kapitalu	10	48
Neto dobiti od trgovanja i kursnih razlika po preračunavanju monetarne imovine i obaveza	1.743	1.515
Dobici od investiranja	-	166
Ukupni operativni prihodi	68.922	66.763
Troškovi zaposlenih	(16.747)	(16.039)
Troškovi amortizacije materijalne imovine	(1.595)	(1.590)
Troškovi amortizacije nematerijalne imovine	(879)	(1.173)
Ostali administrativni troškovi	(12.984)	(12.631)
Ukupno operativni troškovi	(32.205)	(31.433)
Dobit prije umanjena vrijednosti i rezervisanja	36.717	35.330
Neto gubici / povrti od umanjena vrijednosti za kreditne rizike	(5.797)	n/a
a) Finansijska imovina po amortizovanom trošku	(4.702)	n/a
b) Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(1.095)	n/a
Neto gubitak od umanjena vrijednosti i rezervisanja za kreditne rizike (MRS 39)	n/a	(5.882)
a) <i>Kreditni i potraživanja</i>	n/a	(5.882)
b) <i>Finansijska imovina raspoloživa za prodaju</i>	n/a	-
Rezervisanja za rizike i troškove	(874)	(572)
a) Rezervisanja za kreditni rizik preuzetih obaveza i datih finansijskih garancija	(514)	(122)
b) Rezervisanja za otpremnine	10	-
c) Rezervisanja za sudske sporove	(370)	(450)
Ostali operativni prihodi i rashodi	(194)	(462)
Dobici/gubici od prodaje nekretnina i opreme	513	22
Dobit prije oporezivanja	30.365	28.436
Porez na dobit	(2.594)	(2.661)
Dobit za godinu	27.771	25.775
Ostali ukupni rezultat, neto od poreza na dobit	n/a	(133)
Stavke koje mogu biti naknadno reklasifikovane u dobitke ili gubitke:		
- (Gubici)/Dobici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	650	n/a
Ostali ukupni rezultat, neto od poreza na dobit	n/a	(133)
Stavke koje mogu biti naknadno reklasifikovane u dobitke ili gubitke:		
- (Gubici)/Dobici od finansijske imovine raspoložive za prodaju (MRS 39)	n/a	(133)
Ukupni rezultat (dobit) za godinu	28.421	25.642
BAM	BAM	
Zarada po akciji	200,30	185,90

Ovi finansijski izvještaji su utvrđeni od strane Uprave Banke dana 30. januara 2019. godine.

Potpisano u ime UniCredit Bank a.d. Banja Luka:

Gordan Pehar

Predsjednik Uprave Banke



Nevena Nikšić

Član Uprave Banke



IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU

na dan

	31. decembar 2018. '000 BAM	31. decembar 2017. '000 BAM
Imovina		
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	225.492	170.568
Finansijska imovina koja se drži radi trgovanja	1	n/a
<i>Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (MRS 39)</i>	<i>n/a</i>	<i>10</i>
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	197.265	n/a
<i>Finansijska imovina raspoloživa za prodaju (MRS 39)</i>	<i>n/a</i>	<i>169.542</i>
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	1.207.266	n/a
a) Obavezna rezerva kod Centralne banke	125.877	n/a
b) Krediti i potraživanja od banaka	144.015	n/a
c) Krediti i potraživanja od komitenata	937.374	n/a
<i>Obavezna rezerva kod Centralne banke (MRS 39)</i>	<i>n/a</i>	<i>116.002</i>
<i>Kredit i potraživanja od banaka (MRS 39)</i>	<i>n/a</i>	<i>100.444</i>
<i>Kredit i potraživanja od komitenata (MRS 39)</i>	<i>n/a</i>	<i>895.762</i>
Materijalna imovina	17.761	16.468
Nematerijalna imovina	8.115	5.887
Odložena poreska sredstva	77	16
Ostala aktiva	6.254	5.997
Ukupno imovina	1.662.231	1.480.696
Obaveze		
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1.422.320	n/a
a) Depoziti i krediti od banaka	415.669	n/a
b) Depoziti i krediti od komitenata	1.006.651	n/a
<i>Depoziti i krediti od banaka (MRS 39)</i>	<i>n/a</i>	<i>395.901</i>
<i>Depoziti i krediti od komitenata (MRS 39)</i>	<i>n/a</i>	<i>863.628</i>
Finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja	-	n/a
<i>Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (MRS 39)</i>	<i>n/a</i>	<i>621</i>
Poreske obaveze	178	433
a) Tekuće poreske obaveze	178	417
b) Odložene poreske obaveze	-	16
Ostale obaveze	17.737	15.329
Rezervisanja za rizike i troškove	3.321	3.662
a) Rezervisanja za kreditni rizik preuzetih obaveza i datih finansijskih garancija	1.032	1.596
b) Rezervisanja za otpremnine	252	263
c) Rezervisanja za sudske sporove	2.037	1.803
Ukupno obaveze	1.443.556	1.279.574
Kapital i rezerve		
Akcijski kapital	97.055	97.055
Emisiona premija	373	373
Zakonske rezerve	9.706	9.706
Rezerve kapitala	39.242	39.242
Regulatorne rezerve za kreditne gubitke	3.604	3.496
Rezerve vrednovanja	2.447	(114)
Zadržana zarada	38.477	25.589
Neto dobit za godinu	27.771	25.775
Ukupno kapital i rezerve	218.675	201.122
Ukupno obaveze, kapital i rezerve	1.662.231	1.480.696

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Za godinu

	Za godinu koja se završava 31. decembra	
	2018. '000 BAM	2017. '000 BAM
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prihodi od kamata i slični prihodi	60.590	61.717
Rashodi od kamata i slični rashodi	(9.047)	(10.995)
Prihodi od naknada i provizija	18.617	17.278
Rashodi od naknada i provizija	(2.991)	(2.966)
Prihodi od dividendi i učešća u kapitalu	10	48
Neto dobiti od trgovanja i kursnih razlika po preračunavanju monetarne imovine i obaveza	1.743	1.515
Administrativni troškovi poslovanja	(29.731)	(28.670)
Ostali prilivi / (odlivi)	319	(275)
1. Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti	39.510	37.652
<i>Promjene u poslovnoj imovini i obavezama</i>		
Promjene u Finansijskoj imovini po amortizovanom trošku		
Obavezna rezerva kod Centralne banke	(9.875)	n/a
Kredit i potraživanja od banaka	(43.571)	n/a
Kredit i potraživanja od komitenata	(45.205)	n/a
<i>Obavezna rezerva kod Centralne banke (MRS 39)</i>	<i>n/a</i>	<i>(18.856)</i>
<i>Kredit i potraživanja od banaka (MRS 39)</i>	<i>n/a</i>	<i>64.976</i>
<i>Kredit i potraživanja od komitenata (MRS 39)</i>	<i>n/a</i>	<i>(45.429)</i>
Promjene u Finansijskim obavezama po amortizovanom trošku		
Depoziti i krediti od banaka	19.768	n/a
Depoziti i krediti od komitenata	143.023	n/a
<i>Depoziti i krediti od banaka (MRS 39)</i>	<i>n/a</i>	<i>(1.835)</i>
<i>Depoziti i krediti od komitenata (MRS 39)</i>	<i>n/a</i>	<i>67.534</i>
Ostala aktiva	(906)	(3.286)
Ostale obaveze	812	(296)
2. Neto promjene u poslovnoj imovini i obavezama	64.046	62.808
3. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti prije poreza (1+2)	103.556	100.460
4. Porez na dobit	(2.622)	(2.529)
5. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3+4)	100.934	97.931
Tokovi gotovine iz ulagačkih aktivnosti		
Materijalna imovina	(2.305)	(1.866)
Nematerijalna imovina	(3.107)	(2.494)
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(27.723)	n/a
<i>Finansijska imovina raspoloživa za prodaju (MRS 39)</i>	<i>n/a</i>	<i>(13.647)</i>
Isplata dividende	(12.875)	(11.171)
6. Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti	(46.010)	(29.178)
7. Neto povećanje gotovine (5+6)	54.924	68.753
8. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	170.568	101.815
9. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda (7+8)	225.492	170.568

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za godinu

	Akcijski kapital '000 BAM	Emisiona premija '000 BAM	Zakonske rezerve '000 BAM	Rezerve kapitala '000 BAM	Regulator. rezerve za kreditne gubitke '000 BAM	Rezerve vrednovanja '000 BAM	Zadržana zarada '000 BAM	Neto dobit za godinu '000 BAM	Ukupno '000 BAM
Stanje na dan 1. januara 2017.	97.055	373	9.706	28.050	3.496	19	25.588	22.383	186.670
Raspodjela dobiti	-	-	-	11.192	-	-	11.191	(22.383)	-
Isplata dividende	-	-	-	-	-	-	(11.190)	-	(11.190)
Neto dobit za godinu	-	-	-	-	-	-	-	25.775	25.775
Ostali ukupni rezultat									
Neto gubitak / dobitak od promjene fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	(133)	-	-	(133)
Stanje na dan 31. decembra 2017.	97.055	373	9.706	39.242	3.496	(114)	25.589	25.775	201.122
Prva primjena MSFI 9 – početno stanje na dan 1. januara 2018.	-	-	-	-	108	1.911	-	-	2.019
Raspodjela dobiti	-	-	-	-	-	-	25.775	(25.775)	-
Isplata dividende	-	-	-	-	-	-	(12.887)	-	(12.887)
Neto dobit za godinu	-	-	-	-	-	-	-	27.771	27.771
Ostali ukupni rezultat									
Neto gubitak / dobitak od promjene fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	(445)	-	-	(445)
Neto gubitak / dobitak od rezervisanja za kreditne rizike na finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	1.095	-	-	1.095
Stanje na dan 31. decembra 2018.	97.055	373	9.706	39.242	3.604	2.447	38.477	27.771	218.675

OSNOVNE INFORMACIJE O BANCIMA

UniCredit Bank a.d. Banja Luka Marije Bursać broj 7, Banja Luka Telefon: 051 / 243 200 Telefaks: 051 / 212 830 S.W.I.F.T. BLBABA22 E-mail : info-bl@unicreditgroup.ba Web-adresa: www.unicreditbank-bl.ba	NADZORNI ODBOR: Pasquale Giamboi, predsjednik Laura-Kristina Orlić, zamjenik predsjednika Daniel Svoboda, član Perica Rajčević, član Zoran Vasiljević, član	ODBOR ZA REVIZIJU: Jelena Poljašević, predsjednik Ante Križan, član Antonija Matošić, član	UPRAVA: Gordan Pehar, predsjednik Uprave Banke Nevena Nikšić, član Uprave Banke Siniša Adžić, član Uprave Banke Slađan Stanić, član Uprave Banke (od 01.05.2018.) Tsvetelin Petyov Minchev, član Uprave Banke (od 01.05.2018.)	Spoljni revizor: Deloitte d.o.o. Banja Luka Interni revizor: Senka Presečan Akcionari koji imaju 5% ili više akcija sa glasačkim pravima: 1. UniCredit S.p.A. Italija 98,46% Na dan 31.12.2018. godine Banka je imala 441 radnika (31.12.2017: 431). Na dan 31. decembra 2018. godine, Banka se sastojala od Centrale u Banjoj Luci sa sjedištem u Ulici Marije Bursać broj 7, 31 filijale i 5 agencija (31. decembar 2017: 32 filijale i 5 agencija).
---	---	--	--	---